

Rade BAŠIĆ:

ABK 109-008-037

USTANAK U SELIMA OKO PRIJEDORA

Početak rata zatekao me u Beogradu gdje sam preživio bombardovanje i sa grupom izbjeglica pobjegao u Prijedor. Kratko sam se zadržao u Prijedoru. Zatim sam otišao u Drvar kod porodice Bilbije, koju sam od ranije poznavao. U Drvaru sam došao u vezu sa Ljubom Babićem i Gojkom Rodićem, i zajedno sa Gojkom radio na stvaranju skojevskih grupa. Ostao sam u Drvaru do kraja aprila 1941., kada sam se vratio kući, u Garevce.

Tu sam primijetio promjene koje su okupacija i uspostavljanje ustaške "NDH" donijeli. Do nedavno dobri poznanici počeli su da se mijenjaju. Iako je prvih dana okupacije zavladala neizvjesnost, zahvaljujući stalnoj vezi sa komunistima, nisam bio neobavješten i neorijentisan. Znao sam da se radi na pripremana za pružanje otpora. Tada se govorilo: "Borićemo se, treba se organizovati i stvarati ilegalne organizacije, KPJ rukovodi čitavim pokreton" itd. Razumije se, vjera u SSSR i njegovu snagu bila je prisutna u svakoj našoj pomisli na otpor. Čovjek je osjetio da će Hitler, u ratnoj zahuktalosti, napasti i SSSR i da će tibiti trenutak za otpočinjanje oružane borbe i u okupiranoj Jugoslaviji.

Početkom maja 1941. poslije povratka iz Drvara, stupio sam u vezu sa Esadom Midžićem i Ilijom Stojanovićem. Esad mi je tom prilikom rekao da je moj prvi zadatak da se što više zadržavam na selu i da u razgovoru sa seljacima u koje imam povjerenja razbijam demoralizaciju koja se osjećala kod ljudi, da otvaram perspektivu otpora. Prema mojim drugovima još nisu pre-

duzimane mjere proganjanja. Zato smo se često mogli sastajati, prošetati i popričati, ali uvjek sa opreznošću, izbjegavajući one koji su se nekada sa nama družili, a sada počeli da saradjuju sa ustašama, kao Miro Slišković i drugi. Tako je bilo sve do napada Njenačke na SSSR. Navraćao sam u Prijedor, sretao se sa drugovima, dobijao od njih literaturu i uputstva za rad. Zatim sam odlazio na selo i tamo radio. U to vrijeme ograničio sam se na mali broj ljudi sa kojima sam otvoreno razgovarao o otporu i oružanoj borbi. Uglavnom su to bili ljudi sa kojima sam i prije rata razgovarao otvoreno o naprednom pokretu i Komunističkoj partiji. To su bili Vaskrsija Marić, Milan Kitonjić i Rade Gnjatović.

Tako sam, s vremenom na vrijeme, navraćao u Prijedor sve do 22. juna 1941. 21. juna došao sam u Prijedor i prenoćio kod Joca Marjenovića, a zatim navratio kod rodice Vuke Miodrag. Ostao sam kod nje do desetak časova. Njena majka pripremila nam je doručak. Bio je tu i Vukin brat Braco. Pojavio se i Duško Brković, član Mjesnog komiteta KPJ za Prijedor, i saopštio meni i Vuki da smo primljeni u Komunističku partiju. Duško mi je rekao da odmah napustim grad i odem na selo. To je bio stav Mjesnog komiteta, kako bi članovi partije i SKOJ-a izbjegli hapšenje i organizovano mogli da nastave pripreme za oružanu borbu.

Odlučio sam da odmah krenem na selo. Vuka i Braco Miodrag ispratili su me do periferije grada vodeći računa da ne naidjemo na zasjedu i izbjegnemo susret s policijom i sumnjivim licima. Braco je imao petnaestak godina, Vuka je nešto starija, ali moram priznati da sam se divio njihovoj vještini izvidjanja i prebacivanja. Tako sam se bez iznenadjenja domogao prvih sela. U Orlovači sam sreо Koju Medića – porazgovarao sa njim i upozorio ga da se čuva i da ćemo se uskoro vidjeti u Kozari. Kojo je

bio jedan od najčestijih i najhrabrijih momaka toga kraja. Moju priču o borbi prihvatio je oduševljeno.

Kući nisam navraćao, jer sam obaviješten da me ustaše traže i da mi prijete. Ali, računao sam: svaka kuća u potkozarskih selima, u ovoj situaciji, je i moja kuća. U početku sam navraćao kod seljaka za koje sam držao da su pouzdani, jer sam s njima i od ranije politički razgovarao, pa sam im se i sada mogao obrati bez ustezanja i bojazni da će me odati. To su bili: Vaskrsija, Mile i Jakov Marić, Milan Kitonjić i Rade Gnjatović. Ali, kako je raspoloženje za otpor brzo raslo, krug seljaka sa kojima sam dolazio u dodir naglo se širio. Pretjerani oprez i konspiracija su vodili u pasivnost, a time i u izolovanost. Zato sam se stalno nalazio u pokretu i za nekoliko dana prokrstario sela između Prijedora i Kozarca i u svakom selu došao u vezu sa pojedincima ili grupama seljaka.

Uskoro je u ovaj kraj stigao i Ilija Stojanović iz Prijedora i tada smo zajednički obilazili sela i sretali se sa seljacima.

Kad je koncem juna kod nas stigao i Esad Midžić predstavlјali smo trojku, koja je politički djelovala. Oko Ljubana Kećmana okupili smo grupu mladića koje smo primili u SKOJ, a Vaskrsiju Marića i Milana Kitonjića primili smo u partiju. Najviše smo se zadržavali oko kuće Stojana Balte i Milana Kitonjića, iz Gornjih Orlovaca, jer su se oni brinuli za našu ishranu i redovno nas informisali o kretanju ustaških i šandarmских patrola. U selima bliže Kozari kretali smo se i danju slobodno. Seljaci su se na nas brzo navikli, obraćali nam se za mnoga pitanja i

izvještavali nas o prisustvu sumnjivih lica u selu. Sela u prijedorskom polju, južnije od komunikacije Prijedor - Kozarac, posjećivali smo obično noću, održavali sastanke sa Radom Banovićem braćom Marić, Radom Gnjatovićem, Djokom Bašićem, Gojkom Kesićem i dogovarali se sa njima o širenju borbenog raspoloženja u naruđu.

Vaskrsija Marić i moj otac Djoko Bašić, sa kojima smo se Ilija i ja našli juna mjeseca u Donjim Orlovcima, kod kuće Mile Marića, dosta su nam pomogli da se orijentiramo u potkозarskim selima. Oni su poznавали dobar broj ljudi iz sela, imali su mišljenje o tim ljudima, o njihovom karakteru pa su nam mogli preporučiti imena na koja se bez ustezanja možemo obratiti. Tako su nas uputili na Boška i Radovana Simatovića, iz Velikog Falančića, Stanka Bursaća i njegovog sina Iliju i Nikolu Kovačevića, iz Božića, Savana Kesića, iz Gornjih Garevaca itd. Obraćali smo se ovim ljudima, nailazili kod njih na razumijevanje i podršku, na spremnost da se angažuju na strani pokreta.

U živom sjećanju ostao mi je prvi susret sa Boškom Simatovićem. Našao sam ga razdrljenog, zavrnutih rukava, ozonjenog, među kostima. Boško i ja smo se izdvojili u obližnji šumarak, na razgovor, dok su nas ostali preko otkosa posmatrali. Bio sam oduševljen Boškovom riješenošću na akciju. On kao da je odavno očekivao poziv na borbu. S njim se odmah moglo razgovarati kao sa drugom i saborcem. Tom prilikom prvi put sam vidio i Boškovog rođenog brata Račana Simatovića, lijepog muškarca, docnije istaknutog ustanika i silvanog borca, koji je poginuo u toku ofanzive, u jurišu na Cvijića Gaj, i koji je presječen mitraljescim rafalom, izdišući, tiko pjevući: "Crven je istok i zapad..."

Kada sam razmišljao o ljudima u selu Jarugama, sjetio sam se Rade Kondića, jer sam ga poznavao. Međutim, preko prijatelja doznao sam da se Rade nalazi u Gomjenici. Tamo se krije kod sestre. Već se povukao u ilegalnost. Kako je bio bez veze sa nema i ostalim drugovima, nalazio se u teškoj situaciji i nije znao šta da radi. Čak je razmišljao /to mi je kasnije pričao/ ako ne uhvati vezu sa nekim od komunista, da se prebaci u Srbiju.

Pošto sam doznao da se Rade krije u Gomjenici kod sestre Dese /Adamović/, o tome sam razgovarao sa Milanom Kitonjićem sa kojim smo Ilija i ja skoro svakodnevno dolazili u vezu. Milan Kitonjić i Kojo Medić su rodjaci sa Radom Kondićem, i koliko se sjećam jedan od njih, došao je u vezu sa Radom i predao mu pismenu poruku, koju sam mu uputio i uoči ustanka izveo ga iz Gomjenice u Kozaru. Tako se Rade našao u prvoj grupi koja je radila na pripremanju oružane borbe.

Sve do 25. jula, do partiskske konferencije u gajiću iznad kuće Stojana Kitonjića, Ilija i ja /Esad je otišao u Brezidane/ obilazili smo područje i uspjeli da se nadjemo u gotovo svim potkozarskim selima između Prijedora i Kozarca. Takodje smo posjetili Mrakovicu i sastali se sa Ivankom Gašić, Stojankom i Brecom Alagić i još nekim omladincima, Prijedorčanima.

Na svakom sastanku koji smo održavali sa ljudima po selima isticali smo kao najvažnije pitanje oružja. Mogu reći da su nas na svim sastancima seljaci izvještavali: "Biće oružja kad ustanak počne". Mi smo te izjave primili naivno i vjerovali da će biti na stotine karabina čim prva puška opali. Međutim kada smo grupu u Rajlićima, gdje je prije ustanka bio naš logor, imali smo svega dva karabina i nešto pištolja. Dušan Vokić i Boško Simato-

vić imali su karabine, a kada je došao Rade Kondić i on je donio karabin. Ja sam imao pištolj.

Sredinom jula 1941. spustio sam se u Orlovce, jer sam obaviješten da dolazi Mladen Stojanović. Mladena je, poslije bjekstva iz zatvora, doveo Mirko Sredić do Koje Kedića, a ovaj ga je dopratio do Vaskrsije Marića, gdje smo ga čekali. Čini mi se da su tu bili i Duško Bojančić i Ilija Stojanović. Sa Mladenom smo prenoćili kod kuće Vaskrsije Marića a drugu noć smo prveli Mladena preko ceste Prijedor-Kozarac u Orlovcima i otišli u Palančište, kod Rajlića. Na Rajlića kosi sreli smo se sa ostalima. Mladen je sada bio među nama i to je mnogo značilo za ubrzanje priprema.

Čim je Mladen stigao na Kozaru, čitav je kraj živnog počele su da stižu grupe seljaka na vidjenje sa Mladenom, htjeći su da lično razgovaraju sa njim. On je ne samo svojom pojавom na Kozari, nego i onim što je ranije predstavljao, snažno djelovao na masovnije opredljenje i šire prihvatanje ideja borbe i pokreta u ovom kraju. Tako je djelovao u svakom susretu sa seljacima. Mislim da se može tvrditi da je povjerenje u Mladena, ljekara, zrelog i progresivnog čovjeka i komunistu bilo primjetno. Istina, nisu znali da je član KPJ, ali su znali da je dobar čovjek. On je imao ugled ne samo kao ljekar već i kao nacionalni borac iz Prvog svjetskog rata i humanist.

U dodir sa seljacima, osobito uglednijim i starijim teže sam nalazio zajednički jezik dok ne bih rekao da sam Djokin sin. Pošto su poznavali moga oca, drugčije su me primali. Bez obzira što smo ispravno nastupali u tumačenju ideja NOP nas djeke i studente, stariji ljudi su primali sa izvjesnim nepovjerenjem. Tako je, bilo samo prvih dana. Ali naš mladalački žar i

polet, spremnost da se u toku jednog dana prebacimo s kraja na kraj kozaračke teritorije, Mladenov autoritet, revolucionarno iskustvo Osmana Karabegovića i iskusnih komunista, sve je to doprinjelo da se stvori rukovodeće jezgro pokreta na Kozari.

Mladenov dolazak na Rajlića Kosu nije slučajan, jer smo tu imali bazu. Naša aktivnost bila je toliko razvijena da smo gotovo u svakom selu imali grupe i pojedince na koje smo se mogli osloniti. To, naravno nisu bile čvrsto organizovane grupe, ali u svakom selu imali smo tri do četiri čovjeka preko kojih smo prikupljali podatke o oružju koje se nalazi kod seljaka. Njih smo smatrali jezgrom budućih oružanih jedinica.

U prvom logoru pored Mladena nalazili su se Duško i Mile Rajlić, Drago Lukić, Ilija Stojanović, Morris Levi, Rade Bašić i još neki. Upoznali smo Mladena sa radom. Bio je zadovoljan političkim informisanjem seljaka, ali je izrazio sumnju kad smo iznijeli podatke o oružju.

Za vrijeme partijске konferencije, koja je održana 25. jula 1941. u Kitonjića Gaju, pod rukovodstvom Djure Pucara - Starog, određen sam na stražu. Rečeno je da će doći drugovi iz višeg partijskog rukovodstva. Na ovaj sastanak stigao sam prateći dr Mladena. Iz Prijedora su stigli Osman Karabegović, Josip Mažar - Šoša, Veljo Stojnić, a mislim da je Stari sa njima došao. Dok je sastanak trajao Milan Kitonjić i ja smo stražarčili i jednim uhom osluškivali izlaganje učesnika. Pored pomenutih drugova, na konferenciji sam primjetio još Miloša Siljegevića i Miću Šurlana.

Poslije konferencije, zajedno s Mladenom, na Kozaru je krenuo i Osman Karabegović. *

26. jula 1941. mi smo opet u Palančiću. Tada počinje organizovaniji rad i diskusija o konkretnim akcijama. Pristupili smo prikupljanju oružja. Sve se svelo na tri-četiri karabina, nešto lovačkih pušaka i pištolja.

Planirali smo rušenje željezničkog mosta kod Žegera, čime bi se za duže vrijeme onemogućilo izvoženje željezne rute iz Ljubije. Među nama se nalazio i Ivica Marušić - Ratko, koji se posebno zalagao za ovu akciju. Izvršene su i odgovarajuće pripreme.

30. jula naveče krenuli smo na zadatak. Nosili smo eksploziv. U grupi se nalazio: Osman Karabegović, Ivica Marušić, Milan Kitonjić, Rade Bašić i još četiri druga. Mladen je ostao u štabu.

Nedaleko od kuće Milana Kitonjića, u mlinu smo se sastali sa Gojkom i Vasilijem Šiljegovićem, koji su došli da se pridruže grupi radi učešća u diverziji, a i kao vodiči, jer su poznavali kraj oko Žegera /rodom su iz Miljakovaca/. Grmljavina i pljusak zadržali su nas u vodenici. I, tek što se vrijeme stisalo i mi spremili da krenemo na zadatak, zapucalo je kod opštine u Palančiću. Čuli su se pojedinačni pucnji, zatim plotun. Počela je borba. Bilo je jasno da je ovom pucnjavom neprijatelj upozoren, i da je izvodjenje akcije na most dovedeno u pitanje.

Kako su iste noći seljaci iz Orlovaca i Garevaca sišli na prugu Prijedor - Banja Luka i pristupili njenom rušenju, odustali smo od planirane diverzije i pokisli i ljuti vratili se u Palančiće. Do napada na opštini u Palančiću, došlo je pod pritiskom seljaka čiji su se rođaci nalazili kao taoci u zatvoru. Tom pritisku podlegli su Boško Simatović, Duško Vokić i još

neki koji su imali karabine. Treba imati u vidu da je poslednjih dana stanje na selu bilo eksplozivno, ustaše su otpočele ubijanje, zatvori su bili prepuni tacca, ustank je bio neizbjegjan pa je razumljivo što su seljaci iz potkozarskih sela napali opština, likvidirali stražu i oslobodili zatvorenike, svoje komšije i rodjake.

Poslije okršaja na opštini, planulo je na sve strane. Sva sela ustala su na noge. Veliki dio stanovništva od Prijedora izbjegao je preko ceste Prijedor - Kozarac bliže planini. Neočekivano se nametnulo pitanje zaštite i ishrane stanovništva i uspostavljanje fronta prema Prijedoru.

Kada je sutradan neprijatelj izvršio ispad iz Prijedora, prema selima, grupa naoružanih okružena stotinama ustanika, vilaša i roguljaša, uz povike i pucanje krenula je na juriš i neprijatelj je zaplašen masom seljaka pobegao u Prijedor. Istog dana uspostavili smo front na položajima prema Prijedoru, u cilju odbrane sela. Na frontu širokom petnaestak kilometara raspolagali smo sa desetak pušaka, koje su rasporedjene na najosetljivijim mjestima. Nenacruženo ljudstvo organizovano je u vodove i desetine i pridodato naoružanim borcima, kao straže. Stvorena je i udarna /leteća/ desetina, koja je bila pod komandom Osmana i Mladena, i koja je kao pokretna jedinica stupala u borbu gdje se za to ukaže potreba. U ovoj desetini su se nalazili: Ivica Marušić, Ranko Šipka, Rade Kondić, Dušan Utješinović, Rade Bašić i drugi.

Noću sam sa udarnom desetinom išao na akcije, danju sam kao i ostali članovi partije obilazio ustanike na straži, čitao im radio vijesti i vodio s njima razgovore. Takodje sam obi-

lazio i sela i učestvovao u zbinjavanju izbjeglica. Najveći dio izbjeglog stanovništva smjestili smo u Božićima, u zaseocima Kovačevići, Marjanovići, Radakovići. Nailazili smo na razumijevanje i solidarnost.

Glavna briga bili su borci na položaju, naoružani i ostali, koji su se od prvog trenutka prosto šudili za karabnom. Ništa te divne momke nije tada toliko privlačilo kao oružje. Svaka nova puška pozdravljena je kao naša pobjeda. Međutim, držanje frontova nije nam pružalo šanse. Doduše, ustanička "smjena" vojska prihvatila je borbu i postepeno se navikavala na disciplinu. Razvučen front, sa malim naoružanjem nije pružao ozbiljniju zaštitu sela. Takav način ratovanja davao je male izglede na brzo sticanje oružja, a to je bilo glavno pitanje. U rijetkim okršajima istakli su se ustanci: Vaskrsija Marić, Milan Kitonjić, Kojo Medić, Rade Kondić, Milan Kondić, Mile Vučenović, Djuro Vučenović, Luka Stojanović, Milan Vukota i drugi. Njihova su imena ušla u pjesmu i priču ovoga kraja.

U jednom napadu na neprijatelja Rade Kondić je ubio njemačkog kurira na motorbiklju. Zaplijenjen je karabin i motor bicikl. To je bio prvi vojnik Verhant-a ubijen na Kozari. Istog trenutka među ustanicima je nikla priča: "Hoće, bolan, metak i Švabu; i Švaba je od krvi i mesa." Milan Kondić je bio jedini naoružani borac na odsjeku fronta u Gornjim Carevcima, prema Kozarču. Kada bi ustaše iz Kozarca napadale selo, on se prebacivao s jednog na drugo mjesto i otvarajući brzu paljbu stvarao utisak o većem broju ustaničkih pušaka.

Polovinom avgusta uslijedio je napad ustaša iz Prijedora na Palančište. Pri nastupanju su palili kuće. Javili su se prvi požari. Mi smo se suprotstavili neprijatelju i uspjeli

da odbijemo napad, ali nam je u ovoj borbi poginuo Vaskrsija Marić.

Vaskrsija je u borbama bio neustrašiv. Tukao je iz stojećeg stava. Stajao je iza živice iznad zasuka Simatovići i dobro gadjao. Bio je visok čovjek i stason je nadvišavao živicu. Neprijatelj ga je uočio i pogodio. Njegova čestitost i odvažnost svrstali su ga među pojevane junake Kozare.

Frontalna borba djelovala je zamarađujuće, a nije bila privlačna ni za najborbeniji dio ustanika, koji su tražili boja. Trebalo se otrenuti od krutih frontova, prikupiti naoružano ljudstvo i stvoriti oružanu jedinicu. Zato je na partijskom savetovanju u Knežici, 15. avgusta, stvoren štab odreda koji će objediniti komandu nad svim oružanim grupama. Istovremeno je odlučeno da se prema neprijatelju partizanski postavimo.

Uskoro je uslijedio prodor jačih neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju. Ustaše su palile kuće i ubijale koga su uhvatile. Mi smo se odupirali neprijatelju i povlačili prema planini. Među naoružanim borcima nije bilo žrtava. Jedino je teže ranjen Leko Banović /artiljerijskom granatom/.

Naoružani borci i mnoštvo civila povukli su se u Kozaru. Neprijatelj se nije usudio da nastupa za nama, kroz šumu, pa smo mogli da se dogovorimo o daljem djelovanju.

Napuštanje sela i povlačenje u Kozaru naišlo je na različita tumačenja među ustanicima. Nepokolebljivi ustanik Boško Simatović, kad mu je kuća zapaljena, rekao je Mladenu i Osmanu: "Neka gori! Eude li glave na ramenu, biće i kuća." Drugi zviždak granate iz Prijedora zakukaše: "Joj, kućo moja, djeco moja!" bježe i od kuće i od djece prema planini da sačuvaju glavu. Druge alternative nije bilo osim održati naoružane

ljudstvo na okupu i organizovati ga u jedinice radi prelaska na akcije.

Kada je razbijen ustanički front na prijedorskom kraju, okupili smo se, u predvečerje, na visu iznad Velikog Balandišta. Vidjeli smo sela u požaru i sijalice u Prijedoru i Ljubiji, u daljini. Nismo znali ni kuda ćemo krenuti, ni kada ćemo se ponovo u sela vratiti. Ako bismo se i vratili, razmišljao sam, bilo je neizvjesno kako će nas narod primiti. Ovo utoliko prije što sam i sam čuo kako nas grde: "A, takol! Popaliste nas, pa odoste..." Iskrano govoreći, svaki je od nas, povlačeći se u šumu, nosio u sebi dileme i niko tada nije znao kako će to sve ispasti. Vrijeme i dogadjaji koji su idućih mjeseci uslijedili pokazali su da je napuštanje frontalnog otpora bilo jedino ispravno.

Naoružano ljudstvo sa prijedorskog sreza podijeljeno je na dvije grupe, pa je prva grupa sa Mladenom i Osmanom, krenula preko Vitlovske i Mrakovice, pod Lisinu, i zalogorovala u kolibi Rade Vučkovca. Druga grupa, sa Žarkom Žgonjaninom, Ivićem Marušićem - Ratkom i Jocom Marjanovićem krenula je preko ceste Dubica - Prijedor, na bosansko-novski srez i zalogorovala u Karanu.

Pored Mladena i Osmana u grupi pod Lisinom nalazili su se: Slobodan Marjanović, Esad Midžić, Ranko Šipka, Veljo Stojnić, Ilija Stojanović, Rade i Milan Kondić, Mile i Djuro Vučenović, Luka i Mitar Stojanović, Račan i Božo Simatović, Stevo Trtica, Čika Mele, Lazo Indjić, Slavko Havić, Milan Vrhovac, Ljuban Kecman, Milan Vukota, Rade Bašić i drugi /oko četrdeset boraca/. U šumskoj kolibi Rade Vučkovca organizovali smo kolektivni život. Dijelili smo poslednji zalogaj hleba, zadnju cigaretu

Za sve nas, osobito mladje, kolektiv je postao škola drugarstva. Slijedilo je savjetovanje pod Lisiom i stvarenje prvih četa, zakletva četa, zatim akcije: Draksenić, Svodna, Podgradci, Iakovica, Turjak. Kozarski partizani su se organizovali i krenuli u okršaje, da grade epopeju Kozare.

Iz tog vremena ponio sam neke istine: sramotno je biti kukavica, dok tvoji drugovi rukama dave ustaše i otinaju im karabino; nije ljudski isticati bijelu zastavu na vlastitu kuću, dok komšijska gori; ružno je ne nahraniti izbjeglice koje neprijatelj ugrožava itd. Tu su korjeni masovnog surstanja naroda u pokret, tu su korjeni poslovičnog kozarskog junaštva u minulom ratu.

Razmišljao sam koliko to što doživljavam liči na moja djetinja maštanja poslije pročitane junačke pjesme, koliko na sanjaranje o revoluciji, poslije pročitane ilegalne brošure. Odlazio sam u akcije i, kad zapuca - neugodno je. Štrecneš, uplašiš se! Ali, neugodna je i zubobolja, pa se čovjek navikne. Tako se navikne i na pucanje, i na juriš, i na ranjavanje. Navikne se na rat kao na novu realnost, koju je riješio da promijeni ili pogine...

Arhiv Bos. krajine B. Luka

ABK 209-008-037